

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

za period januar-decembar 2015. godine

Brčko, mart 2016. godine

SADRŽAJ

1. Uvodna riječ generalnog direktora.....	3
2. Opšti podaci o Društvu.....	4
3. Mišljenje ovlašćenog revizora i ovlašćenog aktuara.....	8
4. Primjenjene računovodstvene politike i aktuarske metode.....	9
5. Opis poslovnog okruženja i položaj društva za osiguranje	11
6. Podaci o broju i geografskoj rasprostranjenosti organizacionih dijelova.....	12
7. Podaci o broju i strukturi zaposlenih	13
8. Podaci o bruto premiji osiguranja po vrstama osiguranja.....	13
9. Podaci o štetama.....	15
10. Analiza ostvarenog finansijskog rezultata.....	17
11. Analiza finansijskog položaja.....	18
12. Pokazatelji likvidnosti, ratio troškova, ratio šteta i kominovani ratio.....	26
13. Podaci o tehničkim rezervama.....	28
14. Izvještaj o odnosima sa povezanim privrednim društvima.....	31
15. Izvještaj o finansijskim odnosima i transakcijama.....	32
16. Podaci o strukturi i iznosu datih donacija.....	32
17. Značajni poslovni događaji.....	32
18. Procjena očekivanog budućeg razvoja društva za osiguranje.....	32
19. Najvažnij aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem.....	33
20. Informacije u vezi otkupa vlastitih akcija.....	34
21. Informacije o poslovnim segmentima društva za osiguranje.....	34
22. Korišćenje finansijskih instrumenata, ako je značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva za osiguranje.....	35
23. Ciljevi i politike društva za osiguranje u vezi sa upravljanjem rizicima.....	35
24. Izloženost društva za osiguranje cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku, riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju.....	37
25. Osnovne informacije i podaci o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, uključujući i osnovne podatke o reosiguravačima	38
26. Primjenjena pravila korporativnog upravljanja.....	39
27. Spisak uslova i tarifa, sa brojem i datumom usvajanja.....	41

1. Uvodna riječ generalnog direktora

Finansijski sektor, kao i ukupna privreda Republike Srpske zahvatile su teškoće koje su uticale na poslovanje Brčko-gas osiguranje d.d. Brčko (u daljem tekstu: Društvo), ali sve to nije spriječilo Društvo da odgovorno i pravovremeno izvršava sve svoje preuzete obaveze prema osiguranicima, kao i drugim institucijama.

Uvažavajući činjenicu da je u proteklom periodu na tržištu došlo do neznatnih odstupanja na više ili na niže kod bruto obračunate premije ključnih vidova osiguranje a u konkurenciji koja svim silama nastoji da što brže dostigne zavidnu poziciju na tržištu, Društvo je svojom poslovnom i uravnoteženom politikom uspjelo da zadrži ključnu poziciju u sektoru osiguranja. Doslednost Društva u pogledu opreznosti kod preuzimanja rizika i dugoročnom stručnom pristupku kod rezervacije šteta omogućili su Društvu da iz godine u godinu ostvaruje pozitivne poslovne rezultate.

Temelj dugogodišnjeg uspješnog poslovanja Društva plod je kontinuiranog ulaganja u razvoj Društva i odgovornog upravljanja imovinom Društva.

Povjerenje klijenata izraženo je kroz očuvanje portfelja Društva u izrazito teškom vremenu koje se ogleda u efektima svjetske ekonomske krize koja je imala uticaj i na društvene tokove u Republici Srpskoj, ka kroz povećanje konkurencije na tržištu osiguranja ulaskom društava iz FBiH na tržištu Republike Srpske.

Insistiranje na zdravim osnovama poslovanja koje se ogleda kroz politiku srazmjere između pruzetog rizika i cijene, redovnoj naplati premije, kao i redovna isplata pravičnih iznosa za prijavljene štete bila je suština uspješnog poslovanja Društva.

Doslednom primjenom načela sigurnosti u oblasti ulaganja sredstava tehničkih rezervi i ograničavanja troškova poslovanja u okviru režijskog dodatka, Društvo je obezbedilo sigurnost poslovanja i adekvatne rezerve društva za sve preuzete obaveze, kao i usklađenost poslovanja sa svim zakonskim i podzakonskim aktima.

Svukupni rezultati Društva su takvi da mogu zadovoljiti interese, kako akcionara tako i zaposlenih, a sve to u vremenu kada se na osiguranje gleda više kao trošak, a ne na mjeru za smanjenje i upravljanje rizikom.

2. Opšti podaci o Društvu

Naziv i sjedište

Društvo za osiguranje posluje pod nazivom Dioničko društvo za osiguranje "BRČKO-GAS OSIGURANJE", skraćeni naziv: D.D. "BRČKO-GAS OSIGURANJE" BRČKO. Sjedište Društva je u Brčkom, ul. Banjalučka 8.

Jedinstveni identifikacioni broj Društva: 4600013830004

Matični broj: 1904388

Oblik organizovanja

Društvo je organizovano kao dioničko društvo.

Broj rešenja o izdavanju dozvole za rad

Rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske o izdavanju dozvole za rad broj 04-2880-01/08 od 07.05.2002. godine. Rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o izdavanju dozvole za rad broj 04-2880-01/08 od 07.05.2002. godine.

Rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 05-129-2/07 od 23.01.2008. godine za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja, u skladu sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05, 01/06 i 64/06).

Statusne i druge promjene:

Dioničko društvo za osiguranje „BRČKO-GAS OSIGURANJE“ Brčko, ulica 12 beba bb je osnovano 1998. godine i registrovano kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rješenjem broj Fi-1140/98 od 13.10.1998. godine.

Nakon uspostavljanja Brčko distrikta BiH 2000. godine i formiranja Odjeljenja za registraciju privrednih subjekata u Osnovnom sudu Brčko distrikta izvršena je preregistracija, te je Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj D-283/02 od 23.05.2002. godine izvršen upis u registre ovog Suda, pod nazivom Dioničko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, Banjalučka bb.

Rješenjem Osnovnog Suda Brčko distrikta BiH broj D-1911/03 od 02.12.2003. godine izvršena je promjena podataka, te je određeno da Društvo svoju djelatnost obavlja samo u domaćem prometu (u zemlji).

Rješenjem broj D-1396/04 od 18.11.2004. godine izvršena je promjena upisa lica ovlašćenog za zastupanje – direktora, pa je umjesto dosadašnjeg direktora Kojić Đorđa, upisan Kovač Radivoj.

Rješenjem broj D-1173/05 od 29.12.2005. godine izvršena je dokapitalizacija Društva – povećanje osnovnog kapitala.

Rješenjem broj 096-0-Reg-06-000580 od 19.06.2006. godine je ponovo izvršena dokapitalizacija Društva, te je ukupan iznos osnovnog kapitala 5.000.000,00 KM.

Rješenjem broj 096-0-Reg-08-000358 od 11.04.2008. godine, radi usklađivanja sa novim propisima u oblasti osiguranja, izvršena je promjena naziva Društva, te je upisan novi naziv:

Dioničko društvo za osiguranje „BRČKO-GAS OSIGURANJE“ Brčko distrikt BiH, ulica Banjalučka br. 8.

Rješenjem broj 096-0-Reg-08-001277 od 05.12.2008. godine izvršen je upis promjene direktora, pa je kao novi direktor upisan Savić Slavko iz Ugljevika.

Rješenjem broj 096-0-Reg-09-001607 od 22.12.2009. godine je izvršen upis promjene podataka – promjena direktora, te je upisan, kao direktor, Sofić Cvijetin iz Brčkog.

Rješenjem o registraciji kod Osnovnog suda Brčko Distrikt BiH Broj 096-0-Reg-11-001919 od 10.01.2012. u sudski registar izvršen je upis usklađivanja djelatnosti sa Odlukom o novoj klasifikaciji djelatnosti u Brčko Distriktu BiH.

Rješenjem broj 096-0-Reg-13-000508 od 11.06.2013.godine Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala Društva četvrtom emisijom običnih (redovnih) dionica, zatvorenom ponudom u iznosu od 700.000,00.

Rješenjem broj 096-0-Reg-14-000787 od 09.09.2014. godine Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, izvršena je promjena sjedišta Podružnice ovog društva sa sjedištem u Šamcu.

Visina upisanog osnovnog kapitala iznosi 5.700.000,00 KM, koliko je upisano u Registar emitenata papira od vrijednosti kod Komisije - povjerenstva za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH, broj rješenja o upisu: RE 13-15.04-5/13 godine.

Komisija za hartije od vrijednosti Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine izdala je Rješenje o upisu u registar emitenata kod Komisije za papire od vrijednosti, RE-05-1-227/05 od 15.11.2005.godine, Oznaka i registarski broj emitenta: 02-14-16/05. Promjene podataka (povećanje osnovnog kapitala) upisani su rješenjima od 31.01.2006. i 07.07.2006., kao i 11.06.2013. godine.

Vrste osiguranja za koje je Društvo registrovano:

- 65.12 - Ostalo osiguranje
- 66.21 - Procjena rizika i šteta
- 66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima

Vlasnička struktura

Redni broj	Dioničari	Broj dionica na 31.12.2014.	Učešće u osnovnom kapitalu
1.	Brčko gas doo Brčko	5694	99,8947
2.	Kojić Đorđe, Brčko	6	0,1053

Organizaciona mreža i ovlašćenja organizacionih dijelova u pravnom prometu sa trećim licima:

Društvo svoju poslovnu aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i Federacije BiH. Organizacioni dijelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica, već svoju poslovnu aktivnost obavljaju u ime i za račun Društva, kao i preko ovlašćenih zastupnika u osiguranju, koji su svoju poslovnu aktivnost obavljali na teritoriji cijele BiH. Društvo odgovara cijelom svojom imovinom za obaveze poslovnih jedinica.


Prema Obavještenju o razvrstavanju poslovnih i drugih jedinice u sastavu poslovnog i drugog subjekta po djelatnostima Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Ekspozitura Brčko broj: 13-43-1-4600013830012 od 05/09/14. godine izvršeno je razvrstavanje poslovnih i drugih jedinica u sastavu Društva:

<i>Matični broj</i>	<i>Naziv i adresa poslovnih i drugih jedinica</i>	<i>Redni broj jedinice</i>	<i>Šifra podrazreda iz KD</i>
4600013830012	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Doboj, Ul Cara Dušana bb , opština Doboj</i>	001	65.12
4600013830039	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Ugljevik, Ul Karađorđeva bb , opština Ugljevik</i>	002	65.12
4600013830047	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Modriča, Ul Cara Lazar bb, opština Modriča</i>	003	65.12
4600013830055	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Novi Grad, Ul Kralja Petra I Oslobođioca bb</i>	004	65.12
4600013830063	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Zvornik, U Svetog Save bb, Opština Zvornik</i>	005	65.12
4600013830071	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Banja Luka, ul. Kninska br 2., opština Banja Luka</i>	006	65.12
4600013830080	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Bijeljina, ul. Dimitrija Tucovića br 94, opština Bijeljina</i>	007	65.12

4600013830098	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Bosanski Brod, Ul Kralja Petra I Oslobodioca br.41, opština B. Brod</i>	008	65.12
4600013830101	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Šamac, ul. Put srpskih Dobrovoljaca bb, opština Šamac</i>	009	65.12
4600013830110	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Teslić, ul. Branka Radičevića br 2, opština Teslić</i>	010	65.12
4600013830128	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Trebinje, ul. Preobraženska br 22, opština Trebinje</i>	011	65.12
4600013830136	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Pale, ul. Dobrosava Jevđevića bb, opština Pale</i>	012	65.12
4600013830144	<i>Dioničarsko društvo „Brčko-gas osiguranje“ Brčko, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „Brčko-gas osiguranje“ Tuzla, ul. Objekat Stupine B 9/VI, opština Tuzla</i>	013	65.12

Navedene jedinice upisane su u sudski registar kod nadležnog registracionog suda, prema izvodu iz sudskog registra Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH.

Organizaciona struktura Društva je sljedeća:



Slika 1. Organizaciona struktura Društva

Organi Društva su sljedeći:

1. Skupština Društva,
2. Upravni odbor,
3. Direktor,
4. Nadzorni odbor.

Predsjednik Skupštine Društva:

Bajić Dušan.

Članovi Upravnog odbora:

1. Sofić Cvijetin,
2. Zoran Skopljak,
3. Ivan Lalović.

Direktor Društva: Cvijetin Sofić, dipl. iur., bez ograničenja upisan u Rješenju Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 096-0-reg-09-0016070.

Nadzorni odbor čine:

1. Ostojić Goran,
2. Savić Slavko,
3. Drakulić Goran.

Društvo ne posjeduje izvršni odbor ni odbor za reviziju.

3) Mišljenje ovlaštenog revizora i ovlaštenog aktuara na godišnji finansijski izvještaj

U prilogu.

4) Primjenjene računovodstvene politike i aktuarske metode

4.1. Kratak pregled računovodstvenih politika

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunat na kraju obračunskog perioda.

Prenosna premija (razgraničenje za nezarađene premije) se obezbjeđuje da bi se obuhvatili dijelovi obračunatih premija koji se odnose na prihode narednih obračunskih perioda.

Provizije i drugi odgovarajući troškovi koje se mogu odnositi na prenosne premije se ne razgraničavaju, već idu na teret prihoda perioda u kome nastanu.

Prihodi po osnovu kamata se odnose na obračunate kamate na kratkoročne plasmane, proknjižene u obračunskom periodu u kome su nastale.

Rezervisanje sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidarane štete vrše se na osnovu procjene iznose svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija sredstava vrši na osnovu prosječne likvidarane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

Rezerve za štete koje se isplaćuju ili će se isplaćivati u obliku rente obračunavaju se u kapitalizovanim iznosima.

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete utvrđuje se na osnovu statističkih podataka za takve štete, podataka o prijavljenim štetama i tehnologija obrade šteta, kao i raspoloživih podataka i informacija, a čiji iznos se utvrđuje metodom ulančanih ljestvica (Chain Ladder).

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja iskazuju se u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu na bazi faktura dobavljača.

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti preračunavaju se u konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine i vrijednost veća od 1.000,00 KM.

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama, koje su određene tako da se neotpisana vrijednost osnovnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka trajanja.

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premiju i učešća u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, novčana sredstva kod komercijalnih banka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se izdvajanjem iz bruto premija svih vrsta osiguranja po propisanim stopama iz „Pravilnika o maksimalnim stopama režijskog dodatka“.

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa poreskim propisima Brčko Distrikta BiH, dok poslovne jedinice koje posluju na prostoru Republike Srpske podliježu poreskim propisima Republike Srpske, a poslovna jedinica u Federaciji BiH podliježe propisima Federacije BiH.

Porezi i doprinosi koje ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba.

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine, čime je zamijenjen dotadašnji sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga. Članom 25. navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

4.2. Primjenjene aktuarske metode

Prilikom formiranja tehničkih rezervi Društvo primjenjuje aktuarske metode i kod obračuna prenosne premije i kod obračuna rezervacije za štete.

Obračun prenosne premije vrši se metodom *pro-rata temporis* za sva ona osiguranja kod kojih osiguravajuće pokriće traje i posle isteka obračunskog perioda, a s ciljem ispunjavanja obaveza koje će nastati nakon obračunskog perioda i koje proizilaze iz ugovora o osiguranju i to za sve vrste osiguranja kojom se društvo bavi.

Prilikom obračuna rezervacija za nastale neprijavljene štete primjenjuju se sledeće aktuarske metode:

- 1) Metod na osnovu podataka o riješenim i rezervisanim (nastalim prijavljenim a neriješenim) štetama;
- 2) Metod ulančanih ljestvica (Chain Ladder)

Aktuarske metode primjenjuju se i kod rezervacije rentnih šteta, odnosno ista se radi na bazi kapitalizacije.

Pored rezervisanja za štete odgovarajuće aktuarske metode primjenjuju se i prilikom rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa *MRS 19*.

5. Opis poslovnog okruženja i položaj društva za osiguranje na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj

5.1. Poslovno okruženje

U period januar-decembar 2015. godine, došlo je do povećanja industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj za 3,00%, u odnosu na isti period 2014. godine.

U oblasti vađenja rude i kamena ostvaren je rast proizvodnje od čak 10,7%, u prerađivačkoj industriji 2,6%, i u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji rast od 0,5%.

Broj zaposlenih u industriji u period januar-novembar 2015. godine, u odnosu na 2014. godinu je povećan za 1,3%.

Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, su na godišnjem nivou u 2015. godini manji za 2% od 2014. godine, dok su cijene u oblasti odjeće i obuće, stanovanje, komunikacija i obrazovanje u prosjeku, ostale nepromijenjene.

Prosječna neto plata u decembru 2015. godine je iznosila 834,00 KM, dok je prosječna bruto plata iznosila 1.344 KM.

U Republici Srpskoj u toku godine najveće prosječne neto plate isplaćene su u finansijskim organizacijama - 1.260 KM, a najniže u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima - 521 KM.

Najniže prosječne neto plate u Republici Srpskoj primili su zaposleni u građevinarstvu i to u iznosu od 526 KM, zatim radnici u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije 547 KM, u turizmu i ugostiteljstvu 577 KM, te radnici u prerađivačkoj industriji 596 KM.

Prosječne septembarske plate u trgovini iznosile su 606 KM, a u oblasti saobraćaja i skladištenja 626 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj u septembru je koštala 1.845 KM, a najviše novca izdvajano je za nabavku prehrane 692 KM ili 37,54 odsto vrijednosti sindikalne potrošačke korpe

5.2. Položaj Društva za osiguranje na tržištu osiguranja

U periodu januar-decembar 2015. godine došlo je do povećanja obračunate premije neživotnog osiguranja na tržištu osiguranja Republike Srpske.

Ukupno obračunata premija neživotnog osiguranja na tržištu osiguranja Republike Srpske u period 01.01.-31.12.2015. a koja su ostvarila društva sa sjedištem u Republici Srpskoj, Brčko distriktu i Filijale društava iz Federacije BiH iznosi 182.727.085 KM, dok je premija neživotnog osiguranja u istom periodu 2014. godine iznosila 164.325.133 KM, što je za 18.401.952 KM odnosno 11,19 % više.

U ukupnoj premiji i dalje su dominantna neživotna osiguranja sa 83%, a života sa 17%. U odnosu na 2014. godinu, zabilježen je rast premije neživotnih osiguranja za 6%, dok se premija životnih osiguranja povećala za 13%.

U toku 2015. godine nastavljen je i dalje pozitivan trend povećanja premije životnog i neobaveznih osiguranja , iako je to i dalje ispod evropskog prosjeka.

S obzirom da društvo za osiguranje Brčko-gas osiguranje d.d. posluje na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, preko podružnice Tuzla u Federaciji BiH i preko dvanaest podružnica u Republici Srpskoj, podaci o ostvarenoj premiji i štetama se moraju odvojeno prezentovati.

Pregled premije Brčko-gas osiguranja:

Godina	Premija RS-Brčko	Ukupna premija društva
2015.	10.612.946	15.162.815
2014.	9.898.966	14.004.945

Učešće premije osiguranja Brčko-gas osiguranja u ukupno obračunatoj premiji osiguranja na području Republike Srpske iznosi 5,81%.

Društvo je u periodu januar-decembar 2015. godine zabilježilo rast ukupne premije u odnosu na isti period 2014., tačnije za 1.157.870 KM ili za 8,26 %, dok je u Republici Srpskoj u toku 2015. u odnosu na 2014. zabilježen rast premije za 713.980 KM ili za 7,21%.

6) Podaci o broju i geografskoj rasprostranjenosti organizacionih dijelova

Društvom upravljaju osnivači, odnosno dioničari koji posjeduju dionice sa pravom upravljanja, srazmjerno učešću u osnivačkom, odnosno dioničkom kapitalu Društva.

Organi Društva su:

- Skupština Društva,
- Upravni odbor,
- Direktor,
- Nadzorni odbor.

Društvo svoju poslovnu aktivnost obavlja preko centrale sa sjedištem u Brčkom i ima ukupno 13 podružnica i to :

1. Podružnica Doboj, Cara Dušana bb,
2. Podružnica Ugljevik, Karađorđeva bb,
3. Podružnica Modriča, Cara Lazara bb,
4. Podružnica Novi Grad, Kralja Petra I Oslobođioca bb,
5. Podružnica Banja Luka, Kninska br 2,
6. Podružnica Bijeljina, Dimitrija Tucovića 94,
7. Podružnica Brod, Kralja Petra I Oslobođioca br. 41,
8. Podružnica Šamac, Put Srpskih dobrovoljaca bb,
9. Podružnica Teslić, Branka Radičevića 2,
10. Podružnica Zvornik, Braće Jugovića B-19, lokal br. 21,
11. Podružnica Trebinje, Preobraženska br. 22,
12. Podružnica Pale, Dobrosava Jevđevića bb,
13. Podružnica Tuzla, Stupine B 9/VI,

Podružnica nema status pravnog lica , već čini poslovnu jedinicu preduzeća izdvojenu od sjedišta preduzeća. Podružnica zaključuje pravne poslove u ime i za račun preduzeća. Podružnica se upisuje u sudski registar.

Društvo svoju poslovnu aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH.

7) Podaci o broju i strukturi zaposlenih

Struktura zaposlenih na dan 31.12.2015. godine odgovara postojećoj teritorijalnoj organizaciji i obimu poslova Društva u poslovnoj 2015. godini.

Postojeći zaposleni radnici su podložni kontinuiranoj analizi i ocjeni u pogledu ostvarenja planirane premije osiguranje, te se u zavisnosti od ostvarenih rezultata preduzimaju i odgovarajuće mjere od strane Uprave Društva.

Društvo je dužno voditi evidenciju o svim zaposlenim radnicima i drugim licima koja zaključuju ugovore o osiguranju, te vrše i druge poslove u ime i za račun Društva u skladu sa važećim propisima.

Struktura zaposlenih u Društvu na kraju 2014. godine dat je u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Stručna sprema	Broj zaposlenih na kraju 2014. godine	Broj Zaposlenih na kraju 2015. godin
1.	DR	1	1
2.	MR	1	3
3.	VSS	27	29
4.	VŠS	7	7
5.	SSS	81	88
Ukupno:		117	128

Društvo u toku 2015. godini nije provodilo značajnije angažovanje novih kadrova, već je nastojalo na adekvatan način podići kapacitete postojećih radnika, a posebno radnika koji su angažovani na prodaji osiguranja.


8) Podaci o bruto premiji osiguranja po vrstama osiguranja

S obzirom da Društvo posluje na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, nametnula se potreba za prezentacijom podataka o premiji u više istih izvještaja na kojima je odvojeno prezentovana premija ostvarena na području Federacije BiH, području Brčko distrikta i Republike Srpske i zajednički izvještaj koji objedinjuje kompletnu bruto premiju.

Pregled ostvarene bruto premije dat je u narednom prikazu:

<i>Entitet</i>	<i>Republika Srpska i Brčko</i>		<i>Federacija BiH</i>		<i>Ukupno</i>	
<i>Vrsta osiguranja</i>	<i>Broj polisa</i>	<i>Obračunata premija</i>	<i>Broj polisa</i>	<i>Obračunata premija</i>	<i>Broj polisa</i>	<i>Obračunata premija</i>
Osiguranje od nezgode	21.920	314.997,32	8.940	136.391,46	30.860	451.388,78
Zdravstveno osiguranja	1.604	51.383,84	811	26.762,27	2.415	78.146,11
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim š.	1.399	1.138.238,76	309	267.271,89	1.708	1.405.510,65

Osiguranje robu u prevozu	3	1.879,88	1	29,92	4	1.909,80
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	1.212	352.955,38	153	58.175,82	1.365	411.131,20
Osiguranje ostalih šteta na imovini	572	307.277,76	57	19.940,06	629	327.217,82
Osiguranje od odgovorno-sti za motorna vozila	33.591	8.425.387,40	10.964	4.028.772,57	44.555	12.454.159,97
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	245	20.826,36	26	12.524,73	271	33.351,09
<i>Ukupno neživotna osiguranja</i>	<i>60.546</i>	<i>10.612.946,70</i>	<i>21.261</i>	<i>4.549.868,72</i>	<i>81.807</i>	<i>15.162.815,42</i>



Slika 2. Pregled premije Brčko-gas osiguranja po entitetima

9) Podaci o štetama po vrstama osiguranja (broj, iznos i status prijavljenih i riješenih šteta, broj i iznos rezervisanih šteta na dan 31.12. prethodne i godine za koju se izvještaj podnosi)

Društvo je primjenom Pravilnika o načinu formiranja i obračuna rezervacija za štete utvrdilo iznos rezervi za prijavljenje i nastale neprijavljene štete, dok je dok je za svaku prijavljenu štetu vršilo pojedinačnu procjenu. Ukupan iznos rezervacije nastalih prijavljenih šteta iznosi

1.992.315 KM, dok je u skladu sa Pravilnikom izvršena i rezervacija za 4 rentne štete u ukupnom iznos od 76.296,35 KM.

Spisak rentnih šteta i kapitalizovanih iznosa na 31.12.2015.

<i>Redni broj</i>	<i>Korisnik rente</i>	<i>Frekvencija isplata (godišnja, polugodišnja, mjesečna)</i>	<i>Iznos rente</i>	<i>Rezervisan iznos</i>
1.	Krivokuća Novak	mjesečno	90,00	5.610,76
2.	Krivokuća Branislav	mjesečno	90,00	2.059,17
3.	Janković Petra	mjesečno	210,00	33.242,81
4.	Travar Špiro	mjesečno	287,45	31.389,75
	Ukupno:			72.302,49

Bitno je napomenuti da se rezervacije za rentne štete ne uključuju u ukupnu rezervaciju nego se posebno evidentiraju.

Metod obračuna rezervacija za nastale a neprijavljene štete je metod ulančanih ljestvica (Chain Ladder) pri čemu se koriste podaci o štetama u posmatranom period od 7 godina. Ukupna rezervacija za nastale neprijavljene štete na 31.12.2015. godine iznosi 2.519.899,98 KM a troškovi obrade šteta za nastale a neprijavljene iznose 12.599,49 KM.

Pregled likvidiranih i rezervisanih šteta dat je u narednoj tabeli:

<i>Sifra vrste osig.</i>	<i>Broj šteta u toku godine</i>				<i>Broj odbijenih šteta</i>	<i>Likvidirane štete</i>			<i>Rezervisane nastale prijavljene štete (bez troškova)</i>			<i>Struktura šteta</i>		
	<i>Rezervisane prethodne godine</i>	<i>Reaktiviranih u toku tekuće godine</i>	<i>Prvi put prijavljenih u toku tekuće godine</i>	<i>Svega (3+4+5)</i>		<i>Broj</i>	<i>Iznos</i>	<i>Prosječno likvidirana šteta</i>	<i>Broj</i>	<i>Iznos</i>	<i>Prosječno rezervisana šteta</i>	<i>Odbijene</i>	<i>Likvidirane</i>	<i>Rezervisane</i>
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	42	20	351	413	92	291	329.480	1.132	30	33.747	1.125	22,28%	70,46%	7,26%
02	5		32	37	1	36	44.593	1.239			#DIV/0!	2,70%	97,30%	0,00%
03	135	14	425	574	29	411	1.069.401	2.602	134	309.284	2.308	5,05%	71,60%	23,34%
07	0		0					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
08	9	1	27	37	10	23	97.414	4.235	4	124.745	31.186	27,03%	62,16%	10,81%
09	14	2	39	55	10	37	60.820	1.644	8	38.101	4.763	18,18%	67,27%	14,55%
10	433	96	1255	1784	71	1254	3.288.886	2.623	459	1.431.549	3.119	3,98%	70,29%	25,73%
13	12	1	46	59	26	26	9.041	348	7	42.637	6.091	44,07%	44,07%	11,86%
SVEGA	650	134	2.175	2.959	239	2.078	4.899.636	2.358	642	1.980.063	3.084	8,08%	70,23%	21,70%

U toku 2015. godine ukupno je prijavljeno šteta 2.959, uključujući i reaktivirane štete. Od ukupnog broja šteta od 2.959 riješeno je 2.317 šteta, što iznosi 78,30%.

Na dan 31.12.2015. godien rezervisano je 642 štete a pregled broja i iznosa rezervisanih šteta dat je u narednoj tabeli:

Vrsta osig.	Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete-31.12. prethodne godine		Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete na dan obračuna tekuće godine (bez troškova)						Likvidirane				Broj odbijenih šteta u 2015	
			Štete iz prethodne godine		Štete iz tekuće godine		Ukupno		Štete iz prethodne godine		Štete iz tekuće godine			
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Iz rez. pret. god.	Iz 2015
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	42	66.336	8	7.720	22	26.027	30	33.747	32	47.869	259	281.611	2	90
02	5	2.777					0	-	5	2.775	31	41.817		1
03	135	274.639	58	175.080	76	134.204	134	309.284	65	215.412	346	853.990	12	17
07	0						0	-						
08	9	170.885	2	121.985	2	2.760	4	124.745	4	69.237	19	28.177	3	7
09	14	31.910	4	13.750	4	24.351	8	38.101	6	14.307	31	46.514	4	6
10	433	1.400.858	203	722.880	256	708.669	459	1.431.549	216	1.365.882	1038	1.923.004	14	57
13	12	44.910	3	23.650	4	18.987	7	42.637	1	5.874	25	3.168	8	18
	650	1.992.315	278	1.065.065	364	914.998	642	1.980.063	329	1.721.356	1749	3.178.280	43	196

Kratik pregled rezervisanih šteta po vrstama osiguranja i sa troškovima obrade dat je u sledećoj tabeli:

VRSTA OS	BROJ ŠTETA	REZ REDOVNE	NASTA NEPR	ZBIR	TROŠ OBRADE	UKUPNO
AO	459	1.431.549,00	1.803.967,36	3.235.516,36	16.177,58	3.251.693,94
KASKO	134	309.284,00	240.463,86	549.747,86	2.748,74	552.496,60
NEZGODA	30	33.747,00	402.279,31	436.026,31	2.180,13	438.206,44
IMOVINA	19	205.483,00	73.189,45	278.672,45	1.393,36	280.065,81
UKUPNO:	642	1.980.063,00	2.519.899,98	4.499.962,98	22.499,81	4.522.462,79

10) Analiza ostvarenog finansijskog rezultata

10.1. Analiza prihoda i rashoda, prema šemi bilansa uspeha

Ukupni prihodi ostvareni u 2015. godini iznose 15.952.701 KM (u prethodnom periodu 16.192.106 KM), što je u odnosu na ostvarenje iz 2014. Godine manje za 1,48%. Ukupno ostvareni rashodi iznose 10.821.275,99 KM (u prethodnom period 11.337.938 KM) što je u odnosu na ostvarenje iz 2014. godine manje za 4,55%.

Ukupni **prihodi** u Bilansu uspeha ostvareni su po sledećim osnovama:

- Poslovni prihodi15.168.717 KM
- Finansijski prihodi716.144 KM
- Ostali prihodi..... 58.786 KM
- Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine.....9.054 KM

Najznačajniju poziciju u oba posmatrana perioda čine poslovni prihodi i poslovni rashodi, što odgovara prirodi djelatnosti kojom se Društvo bavi. Društvo je po osnovu poslovnih prihoda i

rashoda i iz osnova finansiranja u oba posmatrana perioda ostvarilo pozitivan rezultat, dok je u oblasti ostalih prihoda i rashoda ostvarilo negativan rezultat.

Ukupi rashodi u Bilansu uspjeha u toku 2015. Godine ostvareni su po sledećim osnovama:

- Poslovni rashodi9.938.252 KM
- Finansijski rashodi44.632 KM
- Ostali rashodi.....828.975 KM
- Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine9.417 KM

Sa stanovišta strukture prihoda i rashoda po osnovama ostvarivanja u odnosu na prethodni period u Društvu nije bilo značajnijih promjena, što se može konstatovati i za strukturu pojedinih kategorija prihoda i rashoda. Tako je i u toku 2015. godine, kao i u toku 2014. godine u strukturi poslovnih prihoda najznačajnija kategorija prihoda od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja, dok je u strukturi poslovnih rashoda to naknada šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja. Ovakva struktura odgovara djelatnosti kojom se Društvo bavi.

Prihodi i rashodi po ostalim osnovama ne predstavljaju značajnije pozicije u strukturi ukupnih prihoda i rashoda.

10.2. Analiza odnosa troškova sprovođenja osiguranja i režijskog dodatka

Troškovi sprovođenja osiguranja ograničeni su stopom režijskog dodatka. Ostvareni režijski dodatak u tekućem period iznosi 4.325.324 KM, tako da troškovi sprovođenja osiguranja, koji iznose 3.858.506 KM učestvuju u istom sa 89,21% (u prethodnom period 99,72%). Troškovi sprovođenja osiguranja u odnosu na režijski dodatak i fakturisanju premiju dati su u sledećem pregledu:

Šifra vrste osig.	Vrsta osiguranja	Fakturisana premija	Dozvoljeni režijski dodatak	Troškovi sprovođenja osiguranja (TSO)	Udio TSO u režijskom dodatku	Udio TSO u fakturisanjoj premiji
1	2.	3	4	5	6	7
01	Osiguranje nezgode	451.389	135.417	114.866	84,82	25,45
02	Zdravstveno osiguranje	78.146	19.537	19.886	101,79	25,45
03	Osiguranje vozila koja se kreću na	1.405.511	351.378	357.663	101,79	25,45
07	Osiguranje robu u transportu	1.910	573	486	84,82	25,45
08	Osig. imovine od požara i pr. sila	411.131	41.113	104.621	254,47	25,45
09	Osig.od ostalih šteta na imovini	327.218	32.722	83.268	254,47	25,45
10	Osig.od odg. za motorna vozila	12.454.160	3.736.248	3.169.230	84,82	25,45
13	Osig. od opšte građanske odg.	33.351	8.338	8.487	101,79	25,45
	Ukupno	15.162.815	4.325.324	3.858.506	89,21	25,45

10.3. Analiza odobrenih bonusa i popusta

U posmatranom periodu društvo nije odobravalo bonuse i popuste, osim polisa autoodgovornosti gdje su bonusi davani u skladu sa uslovima.

11) Analiza finansijskog položaja

11.1. Analiza stalne imovine

Aktiva i Pasiva iskazani na dan 31.12.2015. godine u bilansu stanja iznose 23.872.960 KM (u prethodnom period 22.254.399 KM) što je u odnosu na prethodni period 7,27% vise.

11.1.1. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja klasifikovana su u okviru stalne imovine u ukupnom iznsu od 74.454 KM, a kumulisana ispravka vrijednosti u istom iznosu. Odnose se na ulaganja u softverski paket.

11.1.2. Nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja, oprema i ostala osnovna sredstva

Iznosi i struktura navedenih sredstava u tekućem i prethodnom periodu dat je u narednoj tabeli:

Red broj	Opis	31.12.2014	%	31.12.2015	%	INDEX 2015/2014
1.	Zemljište	0	0,00	0	0	
2.	Građevinski objekti	408.338	7,84	402.413	8,03	
3.	Postrojenja i oprema	378.846	7,27	635.291	12,65	
4.	Investicione nekretnine	4.424.137	84,89	3.983.874	79,33	
	UKUPNO	5.211.321	100,00	5.021.578	100,00	0,96

Na navedenim pozicijama u toku 2015. Nije bilo značajnijih promjena. Promjena na Građevinskim objektima se odnosi na amortizaciju u tekućem period. Najznačajnija promjena na osnovnim sredstvima je nabavka opreme u iznosu od 318.980 KM, pored redovne amortizacije perioda. Investicione nekretnine su korigovane po procjeni ovlaštenog procjenjivača, a jedna investiciona nekretnina je u toku godine prodana.

11.1.3. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani iskazani u vrijednosti od 6.669.437 (u prethodnom periodu 6.256.376 KM) odnose se na :

- Dugoročne finansijske plasmane.....3.700.000 KM
- Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja.....2.496.758 KM
- Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.....117.074 KM
- Ostali dugoročni finansijski plasmani.....355.605 KM

Dugoročni finansijski plasmani koji su iskazani u iznosu od 3.700.000 KM obuhvataju oročene depozite na 24 mjeseca kod poslovnih banaka, a sredstva se koriste za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda. Pregled ugovora dat je u narednoj tabeli:

Назив банке	Датум ор	мј	Доспјеће	Број уговора	Износ орочених	Кам. ст.
УНИКРЕДИТ АД	27.10.2014	24	27.10.2016	79/14	400.000,00	2,4
НОВА БАНКА АД	14.3.2014	24	14.3.2016	1000732211	100.000,00	3,8
НОВА БАНКА АД	25.7.2014	24	25.7.2016	1000041838	300.000,00	4,1
ПАВЛОВИЋ БАНКА АД	23.8.2014	24	23.8.2016	03-4-2769-4/14	500.000,00	4,8
СБЕРБАНКА АД	8.9.2014	24	8.9.2016	5671515570155844	500.000,00	3,9
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	27.6.2014	24	27.6.2016	ДП2014/47	500.000,00	3,7
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	16.10.2014	24	16.10.2016	ДП2014/82	300.000,00	3,2
СБЕРБАНКА АД	16.10.2014	24	16.10.2016	5671515570158754	400.000,00	3,9
ЗИРРАТ БАНКА АД	23.4.2014	24	23.4.2016	02/14	700.000,00	3,8
УКУПНО:					3.700.000,00	

Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca iskazana u iznosu od 2.496.758 KM Obuhvataju obveznice Stare devizne štednje i Ratne štete koje je emitovala Vlada Republike Srpske. Vrednovane su po MRS 39 - Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje po amortizovanoj vrijednosti. Struktura obveznica:

Naziv	Oznaka hov/broj	01.01.15	31.12.15.
Stara devizna štednja	RSDS-0-C/291193	55.590	0
Ratna šteta	RSRS-O-A/523798	342.432	356,512
Stara devizna štednja	RSDS-0-D/15008	8.372	5.696
Ratna šteta	RSRS-O-B/123619	79.908	157,656
Dugoročne obveznice	RSBD-O-D/600	600.000	450.000
Ratna šteta	RSRS-O-D/778286	569.074	556.713
Ratna šteta	RSRS-O-E/210880	146.995	282.319
Ratna šteta	RSRS-O-F/508769	358.218	427,358
Dugoročne obveznice	RSBD-0-I	0	204.060
Ratna šteta	RSRS-0-C	0	6.482
Dugoročne obveznice	FBIHK1B	0	49.959

U toku obračunskog perioda izvršena je amortizacija diskotna u iznosu od 97.102 KM, povrat glavnice od 362.386 KM, te kupovina obveznica u iznosu od 547.998 KM.

Obveznice se koriste za pokriće tehničkih rezervi Društva u skladu sa Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društava za osiguranje.

11.1.4. Finansijska sredstva raposloživa za prodaju

Obuhvataju ulaganja u kapital drugih pravnih lica a struktura izgleda ovako:

Naziv	Oznaka hov/broj	01.01.'15.	31.12.'15.
Invest nova ad	INVD-R-A/8	8.000	8.000
Nova banka ad	NOVB-R-E/20.406	11.753	11.236
ZIF Unioninvest fond	UNIP-R-A/250000	120.000	97.500
Fratelo trade ad	FRTL-R-D/356	423,64	338
Bobar Banka ad	BBRB-PA2/30	135.000	135.000

11.1.5. Ostali dugoročni finansijski plasmani

U ostalim dugoročnim plasmanima su sredstva garantnog fonda koja su uložena u Biro zelene karte u BiH u iznosu od 355.605 KM.

11.2. Analiza tekuće imovine

11.2.1. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina su u Bilansu stanja iskazana u bruto iznosu od 11.985.722 KM, ispravka vrijednosti 369.481 KM i neto 11.616.241 KM čije struktura izgleda:

- Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci..... 1.452.993 KM
- Potraživanja iz specifičnih poslova.....463.137 KM
- Druga potraživanja.....432.795 KM
- Kratkoročni finansijski plasmani.....7.525.400 KM
- Gotoviski ekvivalenti i gotovina.....3.352.428 KM

Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci odnosi se na potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja.

Struktura potraživanja po vrsti osiguranja:

Vrsta	2014. godina	2015. godina
Potraživanja po osnovu AO i AN	77.602	62.813
Potraživanja po osnovi OANP	1.907	97
Potraživanja po osnovi GO	79.873	7.348
Potraživanja od kupaca u zemlji	14.229	14.229
Potraživanje po osnovu AK	927.279	761.256
Potraživanje po osnovu OLN	142.481	86.977
Potraživanje po osnovu PZO	10.992	10.439
Potraživanja za osiguranje imovine	421.005	509.831
Ispravka potraživanja	-555.854	-620.264
Ukupno:	1.118.162	831.374

S obzirom da procjena potraživanja nije bila u potpunosti izvršena u skladu sa Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), što je utvrđeno prilikom kontrole nadležne Agencije za osiguranje, te su potraživanja korigovano po Rješenju AZORSA 04-405-7-9/14 od 06.08.2015. u iznosu od 538.943 KM. Korekcija je izvršena retrospektivno po MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

11.2.2. Ostala potraživanja, Potraživanja iz specifičnih poslova

Potraživanja u iznosu od 7.317 obuhvataju:

Vrsta	2014. godina	2015. godina
Potraživanja od kupaca	126.008	125.732
Potraživanja za zelene kartone	25.517	7.490
Ispravka vrijednosti	-125.000	-125.906
Ukupno:	26.525	7.317

Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja po osnovu regresnih zahtjeva upućenih našim osiguranicima i otkupe šteta, a obuhvataju:

Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja po osnovu regresnih zahtjeva upućenih našim osiguranicima i otkupe šteta, a obuhvataju:

Vrsta regresnog potraživanja	2014. godina	2015. godina
Iz osnova obaveznih osiguranja	283.148	376.491
Iz osnova ostalih imovinskih osiguranja i nezgode	149.108	86.646
Ispravka vrijednosti	-244.619	-408.145
Ukupno:	187.638	54.992

Potraživanja po osnovu regresa i otkupa šteta su procjenjivana po Pravilniku o procjenjivanju bilansnih vanbilansnih pozicija, ali su vršena i direkta isknjižavanja zbog nemogućnosti naplate istih, dok je 2014. godina retrospektivno korigovana po nalogu AZORS-a zbog neadekvatne procjene istih u iznosu od 244.619 KM.

Druga potraživanja u iznosu od 53.012 KM, potraživanja od kupaca za kamate u iznosu od 249.681 KM, i ostala potraživanja od 177.298 KM. Pored toga obuhvataju i potraživanja za refundaciju bolovanja i pripravnika 5.816 KM. Potraživanja su korigovana za 379.783 KM.

Kratkoročni finansijski plasmani predstavljaju plasirana slobodna sredstva. U ovim plasmanima se nalaze plasmani kod povezanog pravnog lica u iznosu od 520.000 KM, kao i oročeni depozite kod komercijalnih banka u ukupnom iznosu od 6.005.400 KM, te plasman kod Nešković doo u iznosu od 1.000.000 KM.

Struktura oročenih depozita po bankama izgleda:

Назив банке	Датум ор	мј	Доспјеће	Број уговора	Износ орочених	Кам. ст.
НЛБ РАЗВОЈНА АД	30.7.2015	13	1.9.2016	15955546	499.998,16	0,1
ПАВЛОВИЋ БАНКА АД	16.11.2015	2	19.1.2016	03-3-1634/2	4.050,00	0
ЗИРААТ БАНК АД	17.3.2015	13	17.4.2016	1862815570003966	200.000,00	3,1
НОВА БАНКА АД	1.4.2015	13	1.5.2016	1000995629	593.997,21	0,6
НОВА БАНКА АД	11.8.2015	13	11.9.2016	1001066851	300.000,00	3,3
НЛБ ТУЗЛАНСКА БАНКА	10.2.2015	13	10.3.2016	105498080	500.000,00	2
НЛБ ТУЗЛАНСКА БАНКА	14.7.2015	13	13.8.2016	105646852	500.000,00	1,1
УНИКРЕДИТ АД	16.1.2015	13	16.2.2016	02/15	500.000,00	1,8
ХУПО БАНКА АД	16.1.2015	13	16.2.2016	16054402	500.001,00	2,95
СПАРКАССЕ АД	17.6.2015	12	17.6.2016	28613	841.332,90	0,5
РАИФФЕСЕН ДД	20.8.2015	13	18.9.2016	370001998-1	700.000,00	0,5
РАИФФЕСЕН ДД	20.8.2015	13	18.9.2016	370001997-3	300.000,00	0,5
НЛБ ТУЗЛАНСКА БАНКА	12.1.2015	13	12.2.2016	105470371	200.000,00	1,9
УНИКРЕДИТ АД	19.1.2015	13	19.2.2016	06/15	366.021,48	1,1
УКУПНО:					6.005.400,75	

Navedeni depoziti koji su oročeni u poslovnim bankama i služe za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda Društva, a u skladu sa Pravilnikom koji reguliše navedenu oblast.

Za navedene depozite, a prema vremenu korištenja i kamatnoj stopi knjiženi su prihodi od kamata na oročene depozite u iznosu od 256.009 KM.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvataju sredstva na računima poslovnih banaka, gotovinu u blagajni, sredstva na deviznom računu koja su preračunata po srednjem kursu u KM, a struktura je sledeća:

Poslovni račun u domaćoj valuti.....3.352.428 KM

Blagajna.....8.880,05 KM

Devizni račun.....246.161,18 KM

Aktivna vremenska razgraničena se odnose na rezervisane štete na teret reosiguranja u iznosu od 10.000 KM, prenosnu premija reosiguranja od 93.925 KM i ostala razgraničenja od 1.657 KM.

11.3. Struktura i obračun adekvatnosti kapitala, visina margine solventnosti

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje (u daljem tekstu ove tačke: Pravilnik), raspoloživi kapital Društva obračunava se kao zbir bazičnog i dodatnog kapitala, umanjen za odbitne stavke.

Р. бр.	ОПИС	Износ
I	БАЗИЧНИ КАПИТАЛ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)-(6)-(7)-(8)	6.306.760,92
(1)	Уплаћени акционарски капитал, осим кумулативних повлашћених акција	5.700.000,00
(2)	Резерве капитала повезане са уплаћеним акцијама, осим са кумулативним повлашћеним	
(3)	Статутарне резерве	
(4)	Законске резерве	570.000,00
(5)	Пренесена нето добит из ранијих година након одбитка дивиденде	36.760,92
(6)	Откупљене властите акције, осим кумулативних повлашћених акција	
(7)	Нематеријална улагања	0,00
(8)	Пренесени губитак из ранијих и текуће године	
II	ДОДАТНИ КАПИТАЛ (9)+(10)+(11)-(12)	0,00
(9)	Уплаћени акционарски капитал по основу кумулативних повлашћених акција	
(10)	Резерве капитала повезане са кумулативним повлашћеним акцијама	
(11)	Подређени дужнички инструменти	0,00
(11.1)	Подређени дужнички инструменти са роком доспијећа	
(11.2)	Подређени дужнички инструменти без рока доспијећа	
(12)	Откупљене властите кумулативне повлашћене акције	
III	ОДБИТНЕ СТАВКЕ (13)+(14)+(15)	380.361,22
(13)	Квалификовани удио у другим финансијским институцијама	0,00
(14)	Подређени дужнички инструменти и друга улагања у друге финансијске институције	0,00
(15)	Неликвидна средства	380.361,22
IV	РАСПОЛОЖИВИ КАПИТАЛ (I)+(II)-(III)	5.926.399,70
ЗАХТЈЕВИ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА		
(16)	Маргина солвентности	2.729.794,65
(17)	Гарантни фонд према маргини солвентности/ 1/3 од (16)	909.931,55
(18)	Гарантни фонд према члану 53. став 1. Закона	5.000.000,00
(19)	ГАРАНТНИ ФОНД /(17) или (18), у зависности шта је веће/	5.000.000,00
V	ВИШЕ / МАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ КАПИТАЛА /износ под IV се пореди са (16) или (18), у зависности шта је веће/	926.399,70
VI	ВИШЕ / МАЊЕ БАЗИЧНОГ КАПИТАЛА /износ под I се пореди са (19)/	1.306.760,92
VII	ДОДАТНИ КАПИТАЛ ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ (у %) /рацио (II) / (I)/	0,00%
VIII	ПОДРЕЂЕНИ ДУЖНИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ СА РОКОМ ДОСПИЈЕЋА ПРЕМА БАЗИЧНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ МИНИМАЛНОМ ГАРАНТНОМ ФОНДУ (у %) /рацио (11.1) / (I) или (18), у зависности шта је мање/	0,00%

Iz navedenog obrasca se vidi da Društvo raspolaže adekvatnim kapitalom na dan 31.12.2015. godine.

Način obračuna margine solventnosti Društva uređuje se Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 103/12).

Ред. бр.	ОПИС	Неживотна осигурања осим здрав. осиг. из чл. 6. Правилника	Здравствена осигурања /чл. 6. Правилника/
I	МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ПО ПРЕМИЈИ		
(1)	Премијска основа	15.179.490,97	
(1.1)	Износ премијске основе до 100 милиона КМ $15.179.490,97 \times 0,18$	2.732.308,37	
(1.2)	Износ премијске основе преко 100 милиона КМ _____ $\times 0,16$		
(2)	Збир (1.1) + (1.2)	2.732.308,37	0,00
(3)	Коефицијент који се добије као количник мјеродавних штета, нето од реосигурања и мјеродавних штета за последњих 36 мјесеци /не може бити мањи од 0,50/	0,99908	
(4)	Маргина солвентности по премији $/(2) \times (3)/$	2.729.794,65	0,00
(5)	Маргина солвентности по премији за здравствена осигурања $/1/3 \text{ од } (4)/$		0,00
II	МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ПО ШТЕТАМА		
(6)	Просјечан износ мјеродавних штета за последњих 36 мјесеци, односно последња 84 мјесеца у случају друштава која искључиво или у већем дијелу уговора покривају ризик кредита, непогоде, града или мраза.	5.192.948,10	
(6.1)	Просјечан износ мјеродавних штета до 70 милиона КМ $5.192.948,10 \times 0,26$	1.350.166,51	
(6.2)	Просјечан износ мјеродавних штета преко 70 милиона КМ _____ $\times 0,23$		
(7)	Збир (6.1) + (6.2)	1.350.166,51	0,00
(8)	Коефицијент који се добије као количник мјеродавних штета, нето од реосигурања и мјеродавних штета за последњих 36 мјесеци /не може бити мањи од 0,50/	0,99908	
(9)	Маргина солвентности по штетама $/(7) \times (8)/$	1.348.924,35	0,00
(10)	Маргина солвентности по штетама за здравствена осигурања $/1/3 \text{ од } (9)/$		0,00
III	МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ ЗА ПОСЛОВЕ У ВРСТАМА НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА		
(11)	Маргина солвентности $/(4) \text{ или } (9) \text{ у зависности шта је веће}/$	2.729.794,65	
(12)	Маргина солвентности за здравствена осигурања $/(5) \text{ или } (10) \text{ у зависности шта је веће}/$		
IV	Маргина солвентности по премији или штетама $/(11) + (12)/$	2.729.794,65	
(13)	Маргина солвентности на последњи дан претходног извјештајног периода	2.644.731,94	
(14)	Коефицијент који се добије као количник резерви за штете у самопридржају на последњи дан текућег извјештајног периода и резерви за штете у самопридржају на последњи дан претходног извјештајног периода /не смије бити већи од 1/	1,00000	
V	МАРГИНА СОЛВЕНТНОСТИ $/(IV) \text{ или } [(13) \times (14)]/$	2.729.794,65	

11.4. Pregled kreditnih zaduženja društva za osiguranje po ročnosti

U izvještajnom periodu Društvo nema kreditnih zaduženja, ali posleduje izdate garancije po tenderima. Pregled je dat u sledećoj tabeli:

Banka izdavalac	Korisnik	Datum izdavanja	Datum isteka	Vrijednos garancije
Pavlović banka	Šume Srpske	16/11/2015	19/01/2016	4.050,00
Pavlović banka	Grad Bijeljina	14/08/2015	22/08/2016	2.638,24
Pavlović banka	Grad saobraćaj	11/09/2015	10/09/2015	5.620,39
Pavlović banka	Grad saobraćaj	11/09/2015	10/09/2015	2.839,50
Pavlović banka	Grad saobraćaj	11/09/2015	10/09/2015	1.607,63

12) Pokazatelje likvidnosti, racio troškova, racio šteta i kombinovani racio, te ostali pokazatelji efikasnosti poslovanja društva za osiguranje

12.1. Pokazatelji likvidnosti

Vrsta pokazatelja	Elementi	Tekuća godina	Prethodna godina
Koeficijent trenutne likvidnosti	novac / Kratkoročne obaveze	$3.607.510/13.009.425=$ 0,277	1.704.181/ $12.057.351= 0,1413$
Koeficijent tekuće likvidnosti	Tekuća imovina / kratkoročne obaveze	$12.165.189/13.009.425=$ 0,9351	11.626.241/ $12.057.351 = 0,9642$
Koeficijent ubrzane likvidnosti	Tekuća imovina - zalihe / kratkoročne obaveze	$12.165.189/12.057.351=$ 0,9642	11.626.241/ $12.057.351 = 0,9642$

12.2. Racio troškova, racio šteta i kombinovani racio

Naziv pokazatelja	Način utvrđivanja	Rezultat
Racio troškova	TSO/ mjerodavna bruto premija	$3.858.506/14.322.647= 0,27$
Racio šteta	Mjerodavne štete/ mjerodavna bruto premija	$4.939.875/14.322.647= 0,34$
Kombinovani racio	Racio šteta + racio troškova	$0,27+0,34=0,61$

12.3. Ostali pokazatelji efikasnosti poslovanja društva za osiguranje

12.3.1. Pokazatelji finansijske stabilnosti

Naziv pokazatelja	Način utvrđivanja	Rezultat
Koeficijent finansijske stabilnosti	Kapital/ Stalna imovina	$10.748.370/11.691.015 = 0,91$
Učešće stalne imovine u ukupnim sredstvima	Stalna imovina/ Ukupna sredstva	$11.691.015/23.872.960 = 0,48$
Učešće tekuće imovine u ukupnim sredstvima	Tekuća imovina/ Ukupna sredstva	$12.165.189/23.872.960 = 0,50$

12.3.2. Pokazatelji poslovne uspješnosti

Naziv pokazatelja	Način utvrđivanja	Rezultat
Dobit nakon poreza prema poslovnim sredstvima	Dobit/Poslovna sredstva	$4.557.035 / 23.872.960 = 0,19$
Dobit nakon poreza prema kapitalu	Dobit/Kapital	$4.557.035 / 10.748.370 = 0,42$

12.3.3. Ostali pokazatelji poslovanja

Naziv pokazatelja	Način utvrđivanja	Rezultat
Ekonomičnost poslovanja	Ukupni prihodi/ Ukupni rashodi	$15.952.701 / 10.821.275 = 1,47$
Rentabilnost poslovanja	Neto dobitak/ Ukupan prihod	$4.557.035/15.952.701 = 0,28$
Neto prinos na sopstveni kapital (ROE)	Neto dobit/ Sopstveni kapital	$4.557.035 / 10.748.370 = 0,42$
Posljednja cijena dionica	Cijena na berzi	1000,00
Neto dobitak po dionici	Neto dobitak/ Broj dionica	$4.557.035/ 5700 = 799,47$

13) Podaci o tehničkim rezervama osiguranja na kraju obračunskog perioda i to:

13.1. Struktura tehničkih rezervi osiguranja

Bruto tehničke rezerve Društva na dan 31.12.2015. godine iznose 12.355.844 KM.

U tabelama koje slijede su prikazani podaci o bruto i neto iznosu tehničkih rezervi, kao i podaci o iznosu tehničkih rezervi po vrstama osiguranja.

Bruto i neto tehničke rezerve

Vrsta	Bruto tehničke rezerve	Učešće reosiguravača	Neto tehničke rezerve
Prenosna premija	7.761.078	0.00	7.761.078
Rezervisane štete	4.594.765	10.000	4.584.765
UKUPNO	12.355.844	10.000	12.345.844

Pregled tehničkih rezervi po vrsti osiguranja

Šifra vrste	Vrsta osiguranja	Bruto prenosna premija	Bruto rezerve za štete			Ukupno 31.12.2015 (2+3)
			Ukupno (4+5)	Prijavljene a neriješene	Nastale a neprijavljive	
0	1	2	3	4	5	6
01	Osiguranje nezgode	213.927	438.206	33.916	404.291	652.134
02	Zdravstveno osiguranje	14.043	0			14.043
03	Osig. vozila koja se kreću na kopnu, osim šinskih vozila	802.053	552.497	310.830	241.666	1.354.549
07	Osiguranje robu u transportu	715	0			715
08	Osig.imovine od požara i pr. sila	172.945	125.369	125.369		298.314
09	Osig. od ostalih šteta na imovini	221.831	111.847	38.292	73.555	333.678
10	Osig.od odg.za motorna vozila	6.320.644	3.323.996	1.511.009	1.812.987	9.644.641
13	Osig.od opšte građ.odgovornosti	14.921	42.850	42.850		57.771
	Ukupno	7.761.079	4.594.765	2.062.266	2.532.499	12.355.844

13.2. Ulaganje i deponovanje sredstava za pokriće tehničkih rezervi osiguranja, sa informacija o investicionoj politici i ciljevima

Društo je prema obrascu US1 na dan 31.12.2015. godine pokazalo pokriće utvrđenih tehničkih rezervi neživotnih osiguranja na sledeći način:

R.br	Oblik ulaganja	Ukupno	
0	1	2	%
1.	Hartije od vrijednosti čiji je emitent BiH, Republika Srpska, FBiH, distrikt Brčko, Centralna Banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske	2.496.758,09	20,21
7.1.	Akcije kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH-do 30%, a po jednom do 10%	11.574,18	0,09
9	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretninama maksimalno do 20% (po jednom korisniku 10%)	1.000.000,00	8,09
11	Nekretnine i druga prava na nekretninama do 30% ali u jednu nekretninu ili više koje su povezane i čine 1 cjelinu do 15%	1.586.048,00	12,84
12	Oročeni depoziti kod banaka u RS, odnosno BiH, maksimalno 50%, a u jednu banku do 20%	6.108.404,22	49,44
13	Udjele i akcije investicionih fondova sa javnom ponudom ,koji imaju sjedište u RS, odnosno BiH ,max.30%(u jedan investi. fond do 5%)	97.500,00	0,79
14	Sredstva na računima društva za osiguranje do 10%	1.055.559,65	8,54
	Ukupno:	12.355.844,14	100,00
	Tehničke rezerve društva na dan 31.12.2015. godine	12.355.844,14	100,00

Investiciona politika ulaganja sredstava tehničkih rezervi posmatra se kao skup ekonomskih, investicionih i administrativnih odluka i mjera, a koje se kontinuirano preduzimaju sa ciljem da se obezbjedi adekvatnost ulaganja u smislu Pravilnika.

Cilj adekvatnosti ulaganja sredstava tehničkih rezervi nesporno je osnovni cilj investicione politike Društva i usmjeren je ka tome da se udovolji predviđenim kvalitativnim i kvantitativnim ograničenjima iz Pravilnika, uz očuvanje sigurnosti plasmana i likvidnosti, te ostvarivanje odgovarajućeg prinosa na ulaganja.

Društvo je ulaganja sredstva za pokriće tehničkih rezervi na dan 31.12.2015.godine iskazalo u najvećem procentu u depozitima kod banaka u Republici Srpskoj, odnosno BiH, zatimu u hartijama od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Ovakvim vidom ulaganja Društvo je na kvalitetan način sačuvalo uložena sredstva i ostvarilo određeni prinos.

Društvo će vrlo pažljivo pristupati svakoj novoj odluci vezanoj za ulaganje sa ciljem da se rizik ulaganja svede na razumnu mjeru i odabрати alternativu koja nudi zadovoljavajući prinos za prihvatljiv nivo rizika.

Društvo je donijelo Godišnji plan investicione politike za 2015. godinu u skladu sa članom 4. stav 3. Pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društva za osiguranje-prečišćen tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/14).

13.3. Podaci o ostvarenom prinosu na ulaganja i deponovanja iz podtačke 2. ove tačke

Prilikom ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi Društvo postupa u skladu sa Pravilnikom o ulaganju sredstava društva za osiguranje (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/15), vodeći računa o osnovnim principima ulaganja kao što su: usklađenost sa vrstom poslova osiguranja, ročna usklađenost uložених sredstava i obaveza, raznovrsnost ulaganja i njihova disperzija, valutna usklađenost ulaganja i obaveza i preuzeti druge mjere da bi se ostvarila sigurnost ulaganja u skladu sa pravilima kontrole i upravljanja rizicima.

Ulaganjem u hartije od vrijednosti kojima Društvo raspolaže, sa 31.12.2015. godine, ostvaren je prihod u iznosu od 60.665 KM, ali je od amortizacije diskonta ostvarilo prihod od 97.102 KM.

Akcije emitenata kojima Društvo raspolaže, sa 31.12.2015.g. svođenjem njihove vrijednosti na berzansku, ostvaren je nerealizovani gubitak u iznosu od 23.103 KM ili 9,16% u odnosu na njihovu vrijednost. Društvo je ostvarilo prihod od dividende po osnovu ovih akcija u iznosu 1.560,00 KM

Kratkoročni finansijski plasmani odobreni u skladu sa procedurom za odobravanje zajmova i koji su aktivni sa 31.12.2015. godine i time služe za pokriće tehničkih rezervi, bilježe ostvaren prihod od kamata u iznosu 53.900 KM.

Po osnovu investicionih nekretnina koje Društvo izdaje u zakup ostvaren je prihod po osnovu istih u iznosu od 5.400 KM.

Oročeni depoziti u poslovnim bankama kao vid ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi imaju ostvarenje po osnovu kamata u iznosu od 256.009,25 KM, odnosno imaju raspon kamata od 0,5-4,8%.

14) Izvještaj o odnosima sa povezanim privrednim društvima, odnosno matičnim društvom ili zavisnim društvima, uključujući pregled pravnih poslova i finansijskih transakcija

14.1. Pregled finansijskih transakcija sa povezanim pravnim licima

a) kao dobavljač, i kao kupac

Р.бр.	Повезано лице (назив/име)	Основ повезаности	Трансакције кроз биланс стања				Трансакције кроз биланс успеха	
			Почетно стање	Промет дугује	Промет потражује	Салдо	Укупни приходи	Укупни расходи
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9
	УКУПНО		571126,51	6669291,53	6705513,85	534904,19	294664,99	838674,48
1	БРЧКО-ГАС ДОО	ОСНИВАЧ	192,40	1.380.019,29	1.376.494,51	3.717,18	280.019,29	
2	ТРАНСЈУГ ЛДОО	ОСНИВАЧ	650.000,00	514.293,70	630.000,00	534.293,70	14.293,70	
3	КОЛИЋ ЂОРЂА	ПРЕКО ОСНИВАЧА	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	
						0,00		
4	БРЧКО-ГАС ДОО	ОСНИВАЧ	-79.065,89	4.769.951,54	4.693.992,34	-3.106,69		838.674,48
5	ТРАНСЈУГ ЛДОО	ОСНИВАЧ	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	КОЛИЋ ЂОРЂА	ПРЕКО ОСНИВАЧА	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00		

14.2. Pregled pravnih transakcija

Od pravnih transakcija sa povezanim licima prisutni su:

- ugovor o kratkoročnom kreditu sa Transjug-l doo u vrijednosti od 500.000 KM, i
- ugovori o zakupu sa Brčko-gas doo kao zakupoprимcem (u vrijednosti od 450 KM mjesečno) i zakupodavcem u vrijednosti od 17.129,90 KM mjesečno).

15) Izvještaj o finansijskim odnosima i transakcijama između društva za osiguranje i lica koje posjeduju kvalifikovani udio u društvu za osiguranje, direktora, članova upravnog odbora, odbora za reviziju i internog revizora u društvu za osiguranje

S obzirom da je Društvo u vlasništvu Brčko-gas doo sa 99,8947 % učešća u dionicama i isto toliko učešća dionica sa pravom glasa, ne postoji lice koje posjeduje kvalifikovani udio (10% i više kapitala ili glasačkih prava).

Pregled transakcija sa ostalim licima na značajnim pozicijama dat je u narednoj tabeli:

Funkcija lica	Ime i prezime	Iznos naknade/plata 2014.
Direktor	Cvijetin Sofić	14.850 KM
Član Upravnog odbora	Cvijetin Sofić	-
Član Upravnog odbora	Zoran Skopljak	-
Član Upravnog odbora	Ivan Lalović	-
Nadzorni odbor	Goran Ostojić	-
Nadzorni odbor	Slavko Savić	-
Nadzorni odbor	Goran Drakulić	-
Interni revizor	Dražen Stevanović	12.000 KM

16) Podaci o strukturi i iznosu datih donacija

Brčko-gas osiguranje d.d. posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstva i donacija. Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu dodjele pomoći, donacija, pozajmica i drugih davanja fizičkim i pravnim licima, Upravni odbor Društva donio je Godišnji plan dodjele pomoći, donacija, pozajmica i drugih davanja fizičkim i pravnim licima za poslovnu 2015. godinu. Pomoći, sponzorstva, donacije i druga nepovratna davanja dodjeljuju se pravnim i fizičkim licima iz režijskog dodatka za 2015. godinu. Maksimalan iznos sredstava, koja se mogu dodijeliti, ograničava se na 3,70% ukupne premije osiguranja koja je ostvarena u prethodnoj tj. 2014. poslovnoj godini što iznosi 518.182,99 KM.

U toku 2015. isplaćeno je 183.170,45 KM na ime donacija, pomoći, sponzorstva stipendija i drugih nepovratnih davanja.

U strukturi izdvojenih sredstava treba izdvojiti sponzorstva sportistima koji su ostvarili značajne rezultate Sportski klub Randoni Istočno Sarajevo, BSK Biciklistički klub Banja Luka, teniski klub Prohema Brčko, zatim donacije humanitarnim i vjerskim organizacijama, te stipendije učenicima za redovno školovanje.

17) Značajni poslovni događaji od završetka poslovne godine do datuma predaje finansijskih izvještaja

Od završetka poslovne godine do predaje finansijskih izvještaja nije bilo značajnijih događaja koji bi uticali na poslovanje društva za osiguranje.

18) Procjena očekivanog budućeg razvoja društva za osiguranje

Kao i do sada Društvo se u svom poslovanju vodi dugoročnim ciljevima kao primarnim smjernicama poslovne politike, kao i vizije i misije Društva, gdje nastojimo postati tržišni lider u pružanju usluga neživotnih osiguranja, kontinuirano vodeći računa o podizanju nivoa kvaliteta istih.

S tim u vezi Društvo svoje aktivnosti usmjerava ka diverzifikaciji strukture portfelja osiguranja, gdje su najvažnije aktivnosti usmjerene na povećanje udjela imovinskih osiguranja, osiguranja od odgovornosti i osiguranja lica u odnosu na osiguranje od automobilske odgovornosti.

U narednom periodu najveći akcenat će biti stavljen na promovisanju postojećih i uvođenje novih vrsta imovinskih osiguranja, kao bi se postigao optimalan odnos strukture portfelja Društva i na taj način obezbjedila dugoročna stabilnost.

S tim u vezi vrlo bitna je uloga marketinga, s obzirom na nerazvijenost tržišta osiguranja u BiH gdje najveći procenat u strukturi portfelja osiguravajućih Društava zauzima premija od autoodgovornosti, veoma je važno približiti druge vrste osiguranja tržištu, a tu se prije svega misli na dobrovoljna osiguranja. Društvo će u narednom periodu sprovoditi aktivnosti ka što većem približavanju i upoznavanju potencijalnih klijenata sa dobrovoljnim vrstama osiguranja.

19) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem

Društvo će u narednom periodu, vodeći se dugoročnim ciljevima poslovne politike, sprovesti niz aktivnosti na istraživanju tržišta. Istraživanje i razvoj je jedan od osnovnih aktivnosti društava koja su usmjerena dugoročnim ciljevima. Kroz aktivnosti istraživanja i razvoja Društvo lakše dolazi do novih spoznaja o potrebama klijenata i na taj način lakše zadovoljava njihove potrebe.

Sprovođenje istraživanja i razvoja se sprovodi kroz sve segmente poslovanja Društva, a poseban akcenat se stavlja na segment poslovanja koji se nalazi u direktnoj interakciji sa krajnjim kupcima.

U 2015. godini jedno od istraživanja tržišta koje smo sproveli je istraživanje tržišta sa aspekta dovoljne informisanosti tržišta o dobrovoljnim vrstama osiguranja (tu se prije svega misli na osiguranje imovine od požara i ostalih osnovnih rizika, kao i određenih dopunskih rizika kao što je osiguranje od poplave, zemljotresa i sl.) i njihovoj zainteresovanosti za zaključenje navedenih vrsta osiguranja. Navedeno istraživanje je dalo sljedeće rezultate:

1. kada je u pitanju informisanost o dobrovoljnim vrstama osiguranja, 60% ispitanika odgovorilo je da je upoznato sa dobrovoljnim vrstama osiguranja, 32% da je djelimično upoznato sa dobrovoljnim vrstama osiguranja, a 8% ispitanih je odgovorilo da nije upoznato sa dobrovoljnim vrstama osiguranja;
2. kada je u pitanju spremnost ispitanika za zaključenje dobrovoljnih vrsta osiguranja, 5% ispitanih je odgovorilo da ima zaključeno neko od dobrovoljnih vrsta osiguranja; 47% ispitanih je odgovorilo da je spremno zaključiti jedno od dobrovoljnih vrsta osiguranja ali da nisu u mogućnosti; i ostatak ispitanih od 48% je odgovorilo da nema povjerenja u osiguravajuća Društva te s shodno tome nisu spremni niti zaključiti takve vrste osiguranja;
3. navedeni rezultati upućuju na optimizam, ali i ukazuju na veću potrebu konsolidacije osiguravajućih Društava ka sprovođenju akcija na boljoj informisanosti tržišta o uslovima i načinima zaključenja dobrovoljnih vrsta osiguranja;
4. isto tako rezultati upućuju i na to da je naše tržište jako siromašno i da je ekonomski ambijent u kome osiguravajuća Društva nude svoje usluge jako nerazvijen, što se vidi iz toga da većina subjekata nastoji uštediti na taj način što će troškove osiguranja svesti na minimum ili će u toku poslovne godine izdvojiti samo sredstva za obavezno osiguranje.

Nerazvijenost tržišta osiguranja u BiH i cjelokupan ekonomski ambijent (nelikvidni privredni subjekti i osiromašeno stanovništvo i sl.) dovele su do toga da mnoga društva imaju nepovoljnu strukturu portfelja osiguranja. S tim u vezi većina aktivnosti istraživanja i razvoja našeg Društva biće projektovana tako da doprinesu stvaranju optimalnije strukture portfelja osiguranja, i to prije svega kroz aktivnosti upoznavanja tržišta sa onim vrstama osiguranja koje su manje zastupljene u strukturi portfelja, a zaslužuju veću pažnju i kroz aktivnosti uspostavljanja većeg povjerenja tržišnih subjekata prema osiguravajućim Društvima.

20) Informacije u vezi otkupa vlastitih akcija

Društvo nije vršilo otkup sopstvenih akcija.

21) Informacije o poslovnim segmentima društva za osiguranje

21.1. Opšte informacije

Objavljivanje izvještaja se vrši za dva poslovna segmenta, Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Poslovni segmenti su određeni na osnovu geografskog kriterijuma. Oba poslovna segmenta u svojoj djelatnosti imaju iste proizvode/usluge (neživotno osiguranje). Poslovni segmenti ostvaruju više od 10% od ukupnih prihoda svih poslovnih segmenata.

21.2. Informacije o prihodu, rashodu, dobiti i imovini

Opis	Republika Srpska	Federacija BiH	Brčko
Prihodi	8.535.776	4.463.733	2.749.149
Rashodi	4.645.344	3.417.364	2.353.813
Dobit	3.904.303	936.803	1.839.600
Imovina	4.808.099	28.000	495.770

21.3. Informacije o proizvodima i uslugama

Oba poslovna segmenta u svojoj djelatnosti imaju proizvode/usluge iz oblasti neživotnog osiguranja. najznačajniji proizvodi/usluge su: osiguranje auto-odgovornosti, auto kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje objekata u izgradnji i montaži, osiguranje usjeva i plodova, osiguranje životinja, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje od odgovornosti, itd.

21.4. Informacije o teritorijalnim područjima

Poslovni segmenti ostvaruju svoju djelatnost u okviru BiH. Svi prihodi od prodaje proizvoda/usluga potiču iz države u kojoj je sjedište segmenata.


21.5. Informacije o značajnim kupcima

Poslovanje oba segmenta nije vezano za određenog kupca proizvoda/usluga. Ne postoji kupac koji učestvuje sa više od 10% ukupnog prihoda poslovnih segmenata.

22) Korišćenje finansijskih instrumenata, ako je značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva za osiguranje

Od finansijskih instrumenata korišćeni su sljedeći:

1. HoV čiji je emitent ili garant RS, BiH, CBBH ili fondovi iz člana 8. Zakona o IRB RS
2. Akcije kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu RS/BiH
3. Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretninu (hipoteka)
4. Oročeni depoziti kod banaka u RS/BiH
5. Udjeli i akcije investicionih fondova sa javnom ponudom, sa sjedištem u RS/BiH



23) Ciljevi i politike društva za osiguranje u vezi sa upravljanjem rizicima

Ciljevi i politike za osiguranje u vezi sa upravljanjem rizicima kojima je izloženo poslovanje društva je definisano putem više dokumenata koji se odnose na različite rizike. Tržišni, kreditni, rizik likvidnosti, rizik portfelja, valutni rizik i sl. su definisani Godišnjim planom investicione politike za 2015., Politikom o ulaganju sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda, Pravilnikom o uslovima i načinu reosiguranja i saosiguranja kao i Programom za upravljanjem kapitalom sa politikama vezanim za kvalitet i kvantitet kapitala.

Strateški ciljevi upravljanja kapitalom Društva su:

- 1) obezbjeđenje dovoljnog nivoa kapitala za usklađenost sa minimalnim regulatornim zahtjevima za visinom, strukturom i izvorima kapitala u skladu sa propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske;
- 2) obezbjeđenje dovoljnog nivoa kapitala za podršku sklonosti Društva za preuzimanje rizika u poslovima osiguranja;
- 3) obezbjeđenje mogućnosti nastavka kontinuiranog poslovanja, uz obezbjeđenje prinosa dioničarima i drugim zainteresovanim stranama;
- 4) obezbjeđenje jake kapitalne osnove u svrhu podrške dugoročno održivom razvoju i ispunjavanju strateških ciljeva Društva;
- 5) alokacija kapitala u skladu sa strateškim ciljevima Društva, uz minimiziranje troškova kapitala, te uvažavanje optimizacije prinosa i rizika.

Strategija upravljanja kapitalom definiše da Društvo treba upravljati kapitalom na kontinuiranoj i dugoročnoj osnovi uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve, strateške poslovne ciljeve Društva, kretanje na tržištu osiguranja i makroekonomsko okruženje. Odnos između kapitala Društva i iznosa rizika koji Društvo preuzima u poslovima osiguranja, pored toga što je definisano zakonskom regulativom, treba biti u glavnom fokusu menadžmenta Društva. Upravljanje kvalitetom i kvantitetom kapitala odnosi se na definisanje i uspostavljanje optimalnog nivoa kapitala koji Društvo mora posjedovati s obzirom na regulatorne zahtjeve, preuzete rizike u poslovima osiguranja, kvalitet postojeće aktive Društva, stanje i očekivane trendove kretanja na tržištu osiguranja, makroekonomsko okruženje i strateške poslovne ciljeve Društva. Uvažavajući navedeno,

Društvo će kontinuirano održavati i kontrolisati svoju adekvatnost kapitala, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Ulaganje sredstava se vrši u skladu sa sljedećim načelima:

- a) *načelo sigurnosti* – u strukturi portfolija nalazi se imovina sa visokim stepenom sigurnosti, bilo da se radi o hartijama od vrijednosti i obveznicama sa visokim kreditnim rejtingom izdavaoca, depozitima kod banaka koje imaju sertifikat o članstvu u programu osiguranja depozita, zajmovima i nekretninama koji imaju odgovarajuće osiguranje i slično. Imajući u vidu načelo sigurnosti kao primarno načelo kod ulaganja sredstava, prioritet Društva će biti da se obezbijedi ovo načelo uz uvažavanje svih ostalih načela ulaganja;
- b) *načelo diversifikacije* – u strukturi portfolija se nalaze različiti oblici imovine. U okviru različitih oblika ulaganja, vrši se diverzifikacija po različitim obilježjima, dok se kod istih oblika imovine vrši ulaganje kod različitih lica (disperzija rizika) i
- c) *načelo likvidnosti* – u strukturi portfolija u značajnoj mjeri se nalazi imovina koju je lako moguće pretvoriti u novac, odnosno brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj cijeni. Održavanje odgovarajuće likvidnosti podrazumijeva usklađivanje imovine i obaveza, odnosno identifikovanje i praćenje priliva i odliva sredstava u cilju blagovremenog izmirenja dopsjelih obaveza i
- d) *načelo profitabilnosti* – u strukturi portfolija nalazi se imovina koja uz uvažavanje prethodnih načela donosi najveći prinos.

Upravljanje rizikom osiguranja je definisano Pravilnikom o uslovima i načinu reosiguranja i saosiguranja.

Sprečavanje nepredviđenih okolnosti u pogledu dešavanja osiguranih slučajeva koje mogu dovesti do ugrožavanja kapitala potrebno je izvršiti kroz program reosiguranja ili saosiguranja. U smislu navedenog, Društvo će na godišnjoj osnovi utvrđivati iznose samopridržaja (sopstveno maksimalno pokriće) za poslove osiguranja kojima se bavi. Na osnovu odluke o ukupnom iznosu samopridržaja, Društvo će preuzimati rizike u osiguranje do visine svojih ukupnih kapaciteta nošenja rizika (plus eventualno saosiguranje) i vodiće politiku raspodjele rizika kako bi moglo trajno izvršavati obaveze. Prilikom prihvata rizika u osiguranje Društvo će vršiti plasman rizika u saosiguranje i reosiguranje u potrebnom iznosu radi očuvanja stabilnosti portfolija, održavanja likvidnosti i solventnosti, te očuvanja i zaštite kapitala. U saosiguranje i reosiguranje će se predavati svi rizici koji prelazi samopridržaj. Plasman viškova rizika će se vršiti putem obligatorskih ugovora o saosiguranju i reosiguranju, a ukoliko to nije moguće u datom trenutku, putem fakultativnih ugovora o reosiguranju. Društvo dugoročno nastoji obezbijediti da zahtjevi za adekvatnošću kapitala budu zadovoljeni i da budu u skladu sa zahtjevima regulative.

24) Izloženost društva za osiguranje cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku, riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju društva za osiguranje

Slijedeći rizici koji su najviši i najobimniji u Društvu, i za koje je moguće da sa preduzetim predloženim mjerama budu značajno smanjeni.

Rizik osiguranja

Trebalo bi poboljšati kontrolu preuzimanja rizika od strane zastupnika, a što je naročito rizično za kasko osiguranje i manja imovinska osiguranja, kao što su osiguranje malih preduzeća.

S obzirom da najveći dio premije predstavlja premija autoodgovornosti, potrebno je usmjeriti politiku sa aspekta disperzije rizika koji se preuzimaju u osiguranje (u vremenu i prostoru), tj.

u pravcu promjene neadekvatno određena strukture premije. Potrebno je izvršiti disperziju kako geografsku, tako i po vrstama osiguranja, radi manje zavisnosti od AO osiguranja, a potencirati druga neživotna osiguranja.

Veći rizik u ovom smislu predstavlja i činjenica da je dominantan procenat od ukupne premije, premija od autoodgovornosti i kasko osiguranja, što govori o velikoj zavisnosti od jednog proizvoda i jednog vida kanala prodaje. Smanjenje ovog rizika se vrši povećavanjem prodaje drugih vrsta osiguranja, i to prevashodno imovinskog, putnog zdravstvenog osiguranja, i sl. Društvo je preduzelo korake u pojačavanju drugih kanala prodaje i vrsta osiguranja.

U procesu upravljanja rizicima, Brčko gas osiguranje dd primjenjuje sljedeće metode:

- Metod zadržavanja rizika do nivoa maksimalnog samopridržaja
- Metod prenosa u reosiguranje
- Metod izbjegavanja rizika
- Metod prevencije ostvarenja rizika
- Metod diversifikacije portfelja (koristiti više u narednom periodu)
- Metod interne redukcije rizika.

Rizik likvidnosti

U 2015. godini Društvo je imalo na raspolaganju dovoljno likvidnih sredstava za izvršenje svojih obaveza. U obračunskom periodu Društvo nije bilo u blokadi.

Tržišni rizik

Mora se istaći da je tržište neživotnog osiguranja u Republici Srpskoj u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu imalo rast od 11,19%. Brčko gas osiguranje dd je imalo rast za 8,26%. Potrebno je razviti imovinska osiguranja, i takva ponuditi tržištu na agresivan način, dolaskom direktno kod pravnih lica. Mora se imati na umu i da poslovanje u Republici Srpskoj nije uobičajeno za zapadne standarde.

Rizik izloženosti

Društvo nije značajno izloženo nijednom emitentu ili banci. Disperzija rizika u ovom segmentu poslovanja je kvalitetna. Sredstva su dostupna uvijek, a ugovori o depozitima se poštuju i prate od strane Sektora za finansije.

Kreditni rizik

Plasmani slobodnih novčanih sredstva su takođe definisani Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društava za osiguranje.

Obveznice stare devizne štednje, su dužničke državne hartije od vrijednosti raspoložive na tržištu Republike Srpske koje su zastupljene u portfelju Društva. Možemo reći da je portfelj ulaganja u Brčko gas osiguranja dd vrlo stabilan.

Valutni rizik

Valutna usklađenost aktive i pasive je na zadovoljavajućem nivou iz ugla valutnih rizika. Društvo upravlja valutnim rizikom u cilju ograničavanja mogućih gubitaka zbog promjene kursa stranih valuta.

Rizici od pranja novca

U Društvu nema većih rizika od pranja novca, zbog dobro uradjenog mehanizma od strane zakonodavca.

Operativni rizici

- Gubici zbog grešaka u selekciji osiguranika ili prekoračenja limita izloženosti postoje u malom obimu, i uglavnom se odnose na loš mehanizam provjere i kontrole uplata premije iz prethodnog perioda i dozvoljavanja novog osiguranja, pored postojećeg duga za prethodni period.
- Povećanje prodaje imovinskih polisa treba da smanji zavisnost Društva od autoodgovornosti.
- Potrebno je obratiti pažnju na prevare malih iznosa kod osiguranja od autoodgovornosti.

25) Osnovne informacije i podaci o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, uključujući i osnovne podatke o reosiguravačima i njihovim kreditnim rejtinzima

Društvo je definisalo politiku reosiguranja polazeći od potrebe distribucije rizika i smanjenja mogućnosti nastajanja suviše velikih opterećenja fondova osiguranja.

Politika saosiguranja i reosiguranja se sprovodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja. Prilikom izbora saosiguravajućeg i reosiguravajućeg partnera, Društvo se pri njegovom izboru rukovodi prije svega kriterijima boniteta i finansijskim pokazateljima. Stručna služba Društva vrši analizu reosiguravajućih partnera imajući u vidu i sljedeće kriterijume:

- kompaktibilnost uslova reosiguranja sa uslovima pokrića Društva;
- kapacitet ugovora reosiguraja;
- cijene reosiguravajućeg Društva;
- širina reosiguravajućeg pokrića;
- lista isključenih rizika;
- broj reaktiviranja;
- poslovni rejting reosiguravača.

Kada se pogleda poslovno okruženje u oblasti reosiguranja u Republici Srpskoj ne postoji nijedno reosiguravajuće Društvo, u Federaciji BiH postoji samo jedno društvo koje se bavi poslovima reosiguranja, tako da dolazimo do zaključka da na nivou BiH postoji samo jedno Društvo koje se bavi poslovima reosiguranja. To dovodi do zaključka da su osiguravajuća Društva na nivou cijele BiH usmjerena da poslove plasiranja rizika reosiguranja vrše preko "Bosna reosiguranje" d.d. Sarajevo ili da traže partnera u regionu (Srbija, Hrvatska, Slovenija), ali i šire na teritoriji cijele Evrope.

Društvo može dio rizika podijeliti i sa poslovnim partnerima tj. drugim osiguravajućim Društvima kroz poslove saosiguranja, ali nizak nivo povjerenja među Društvima na tržištu kao i nepostojanje zajedničkih usaglašenosti oko osnovnih postulata tržišta osiguranja u BiH (koje se zapravo sastoji iz dva entitetska tržišta koji imaju svako zasebnog regulatora) gdje se još uvijek najveća polemika između Društava vodi oko osiguranja od autoodgovornosti, umanjuje značaj zajedničke saradnje a time smanjuje i okvire za poslove saosiguranja.

Društvo se u početku opredjelilo za rad sa jednim reosiguravajućim Društvom u poslovima reosiguranja i to sjedne strane zbog obima rizika koji se plasira u reosiguranje i s druge strane zbog objektivnih razloga koji proističu iz ekonomske opravdanosti.

Dugogodišnji reosiguravajući partneri sa kojim naše Društvo vrši poslove reosiguranja je „Dunav Re“ a.d.o. Beograd i „Bosna reosiguranje“ d.d. Sarajevo. Sa oba reosiguravajuća Društva ostvarili smo zadovoljavajuću poslovnu saradnju. Navedena Društva imaju dugu tradiciju poslovanja ne samo u matičnim zemljama veći i šire u regionu.

„Dunav RE“ a.d.o. Beograd važi za vodeću reosiguravajuću kompaniju u regionu koja posjeduje dugogodišnje iskustvo i izgrađene poslovne odnose sa vodećim svjetskim reosiguravajućim kompanijama kao što su: Munich Re iz Minhena; Swiss Re iz Ciriha; i Lloyd's iz Londona. Kada je u pitanju kreditni rejting, kompanija „Dunav RE“ a.d.o. Beograd nema kreditni rejting, dok je kreditni rejting njegove matične zemlje Srbije „BB-“ dodijeljen od strane Standard and Poor's.

„Bosna reosiguranje“ d.d. Sarajevo važi za vodeću reosiguravajuću kompaniju u Bosni i Hercegovini, ali nažalost to je i jedino reosiguravajuće Društvo na domaćem tržištu. Pri tome treba istaći da poslovna saradnja sa navedenom domaćom reosiguravajućom kompanijom traje nekoliko godina i do sada je bila uspješna, pri čemu su obe strane u poslovnom odnosu izgradile visok stepen povjerenja i razmjene iskustava. AM Best Company, svjetska agencija za ocjenu rejtinga za oblast osiguranja i reosiguranja, potvrdila je raniji finansijski rejting Bosna Re-a: B+ (Good), tako da je Bosna Re još jednom svrstan u grupu sigurnih društava za osiguranje i reosiguranje.

Sa povećanjem izazova koje donosi novo vrijeme u dinamici koja se stalno mijenja i koja je sve manje predvidljiva na duki rok, Društvo će u cilju što boljeg upravljanja rizikom morati tražiti nove načine plasiranja rizika kroz veći broj reosiguravajućih Društava kako bi u svom portfoliju imala veći broj alternativnih načina plasiranja rizika. S tim u vezi saradnja će biti usmjerena prema najvećim reosiguravajućim Društvima u Evropi.

S druge strane jedan dio rizika će se plasirati i kroz poslove saosiguranja i to kroz poslovnu saradnju sa drugim osiguravajućim Društvima na tržištu kako bi veći dio premije osiguranja ostao u domaćim fondovima. Potreba za saosiguranjem je realna više nego ikad a sve to nameće poslovno okruženje. Upravljanje rizicima danas ima sve važniju ulogu. Menadžeri odjela za upravljanje rizicima (CRO – chief risk officer) jasno su se pozicionirali među takozvanim „c-suite“ funkcijama, pa možemo reći da uz CEO i CFO funkcije čine treći stub organizacije.

Društvo će i dalje u svom poslovanju pronalaziti i kontinuirano analizirati nove, ali i postojeće načine plasiranja rizika u reosiguranje i saosiguranje kako bi zaštitili svoje osiguranike i opravdali njihovo dugogodišnje povjerenje koji i dalje traje. S tim u vezi prateći dešavanja na globalnom nivou sve veći značaj će se davati funkciji upravljanja rizicima u Društvu.

26) Primijenjena pravila korporativnog upravljanja

1. Primijenjena pravila korporativnog upravljanja

U okviru svog poslovanja Brčko gas osiguranje d.d. se vodi sljedećim principima: transparentnost poslovanja, jasno razrađene procedure za rad organa koje donose važne odluke, izbjegavanje sukoba interesa, efikasna unutrašnja kontrola i efikasan sistem odgovornosti.

1.1. Prava akcionara

Akcionari imaju pravo na upravljanje akcionarskim društvom učešćem i glasanjem na skupštini akcionara, pravo na pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o

akcionarskom društvu, pravo pristupima pravnim aktima i dugim dokumentima društva, pravo na dio dobiti akcionarskog društva, pravo slobodnog raspolaganja akcijama, pravo da imenuju i smjenjuju članove upravnog/nadzornog odbora, pravo na nesaglasnost i otkup akcija, pravo na dio likvidacionog viška i pravo na podnošenje tužbe.

Društvo ohrabruje i podržava svoje akcionare da aktivno i odgovorno koriste svoja prava.

1.2. Ravnopravan tretman akcionara

Društvo osigurava ravnopravan tretman svih akcionara. Investitori su unaprijed upoznati o svim pravima, prije nego što kupe nove akcije, u skladu sa prospektom koje društvo priprema. Zabranjeno je trgovanje akcijama na osnovu internih informacija i aktivnosti.

1.3. Uloga zainteresovanih strana u upravljanju akcionarskim društvima

Društvo obezbjeđuje poštovanje i korišćenje zakonskih prava svih zainteresovanih strana za rad Društva. Društvo će u narednom periodu na sajtu Društva objaviti ime lica zaduženog za kontakt sa investitorima.

1.4. Objavljivanje i javnost informacija

Društvo pravovremeno objavljuje u javnost sve materijalno značajne informacije u vezi sa Društvom, uključujući finansijsku situaciju, poslovanje, vlasništvo i upravljanje Društvom. Društvo objavljuje sve informacija od materijalnog značaja iz sljedećih oblasti:

- finansijski i poslovni rezultati Društva;
- ciljevi Društva;
- dioničarska/i vlasnička struktura;
- članovi nadzornog/upravnog odbora i ključni izvršni rukovodioci;
- predvidljivi faktori rizika od materijalnog značaja;
- pitanja od materijalnog značaja koja se odnose na zaposlene i druge nosioce rizika poslovanja Društva;

Društvo sastavlja i objavljuje svoje finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Revizorski izvještaji se objavljuju blagovremeno. Društvo objavljuje javno i transparentno sve informacije koje su od značaja za sve stejkholdere.

1.5. Uloga i odgovornost

1.5.1. Članovi uprave i odbora vrše svoje funkcije u najboljem interesu dioničarskog društva i u vođenju poslova postupaju s pažnjom dobrog privrednika, te poštujući obaveze povjerljivosti podataka.

Odbori osiguravaju odgovarajuće sisteme kontrole, praćenja rizika, finansijsku kontrolu i poštovanje zakona. Dužnosti, ovlašćenja i nadležnosti odbora i uprave su jasno definisani i razdvojeni. Uprava i odbori blisko sarađuju kako bi se maksimizirao rezultat rada Društva.

1.5.2. Uprava Društva rukovodi društvom uz poštovanje svih zakona i drugih propisa. Uspostavljen je sistem interne kontrole i upravljanja rizicima u Društvu. Uz redovne izvještaje, uprava dostavlja odborima sve značajne informacije koje su bitne za poslovanje.

1.5.3. Svi članovi uprave i članovi odbora treba da prijave postojanje sukoba interesa upravnom/nadzornom odboru. Upravni i nadzorni odbor treba da riješe sukob interesa u skladu sa zakonskim propisima i standardima pravičnosti i nezavisnosti.

- 1.5.4. Članovi nadzornog odbora su nezavisni od društva i slobodni od bilo kakvih poslovnih i drugih odnosa i veza koje mogu značajnije da utiču na njihovo objektivno i profesionalno rasuđivanje pri donošenju odluka.
- 1.5.5. Internu reviziju vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu. Interni revizor vrši uvid u sva dokumenta Društva, provjeravaju njihovu vjerodostojnost i podatke koje se u njima nalaze. Interni revizor je lice koje ima stručne i moralne karakteristike koje obezbjeđuju nezavisnost u radu.
- 1.5.6. Revizija finansijskih izvještaja se obavljaju u skladu sa profesionalnim i etičkim principima i standardima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.
- 1.5.7. Uspostavljen je sistem interne kontrole koji obezbjeđuje zaštitu interesa akcionara i imovine Društva.
- 1.5.8. U odnosu sa drugim zainteresovanim stranama (zaposlenicima, klijentima, povjeriocima, dobavljačima) Društvo ostvaruje svoja prava na fer principima tržišnog poslovanja i ispunjava svoje obaveze na odgovoran način. Sve zainteresovane strane, uključujući i zaposlene imaju mogućnost slobodnog izražavanja svojih stavova odborima i upravi, a da pri tome njihova prava nisu ugrožena.

27) Spisak uslova i tarifa, sa brojem i datumom usvajanja, po kojima je Društvo za osiguranje obavljalo djelatnost osiguranja u period izvještavanja

Brčko-gas osiguranje d.d. posjeduje dozvolu za rad za obavljanje poslova svih vrsta neživotnih osiguranja iz čl. 49. stav 2 tačka a), b) i c) Zakona o društvima za osiguranje. Pregled tarifa i uslova po kojima je društvo obavljalo djelatnost osiguranja donosimo u tabelarnom pregledu u nastavku:

Naziv uslova i tarifa	Datum usvajanja
Posebni uslovi za osiguranje objekta i opreme na ugovorenu vrijednost	12/2005
Posebni uslovi za osiguranje imovine sa promjenljivom sumom osiguranja	12/2005
Posebni uslovi za osiguranje zaliha od požara i nekih dr. opasnosti na flotantnoj osnovi	12/2005
Posebni uslovi za osiguranje zaliha u hladnjačama	12/2005
Tarife i uslovi za osiguranje potraživanja i drugih imovinskih interesa od domaćih i pravnih fizičkih lica (kreditno osiguranje)	12/2005
Uslovi za garancijsko osiguranje (odgovornost za greške na stvarima)	12/2005
Uslovi za osiguranje odgovornosti vozara za štete na pošiljkama u domaćem transportu	12/2005
Opšti uslovi za osiguranje imovine	12/2005
Tarifa premija za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti	12/2005
Uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti	12/2005
Tarifa premija II za osiguranje industrijskih, zanatskih i uslužnih organizacija od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti	12/2005
Tarifa premija III za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti	12/2005
Tarifa premija III za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti	12/2005
Uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti	12/2005
Tarifa premija IV za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva	12/2005
Uslovi za osiguranje od provalne krađe i razbojništva	12/2005
Tarifa premija V za osiguranje stakla od loma	12/2005
Uslovi za osiguranje stakla od loma	12/2005
Tarifa premija VII za osiguranje objekata u izgradnji	12/2005

Uslovi za osiguranje objekata u izgradnji	12/2005
Tarifa premija VIII za osiguranje objekata u montaži	12/2005
Uslovi za osiguranje objekata u montaži	12/2005
Tarifa premija IX za osiguranje od opasnosti prekida rada usljed požara i nekih drugih opasnosti (osiguranje šomaža)	12/2005
Uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada usljed požara i nekih drugih opasnosti (osiguranje šomaža)	12/2005
Tarifa premija X za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)	12/2005
Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko (na sumu osiguranja)	12/2005
Tarifa XI za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti	12/2005
Opšti uslovi i posebne odredbe za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti	12/2005
Tarifa premija XII za osiguranje filmskih preduzeća	12/2005
Uslovi za osiguranje filmskih preduzeća	12/2005
Tarifa premija XIII za osiguranje usjeva i plodova	12/2005
Opšti uslovi za osiguranje usjeva i plodova	12/2005
Tarifa premija XIV za osiguranje životinja	12/2005
Opšti uslovi za osiguranje životinja	12/2005
Posebni uslovi za osiguranje životinja	12/2005
Tarifa premija XV za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	12/2005
Uslovi za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	12/2005
Tarifa premija XVI za osiguranje imovine u jamama rudnika sa podzemnom eksploatacijom	12/2005
Uslovi za osiguranje imovine u jamama rudnika sa podzemnom eksploatacijom	12/2005
Tarifa premija XVII za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sl. uređaja	12/2005
Uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sl. uređaja	12/2005
Tarifa premija XVIII za osiguranje vlasnika ili korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	12/2005
Opšti uslovi za osiguranje vlasnika ili korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	12/2005
Tarifa premija XIX i uslovi osiguranja robe u domaćem transportu	12/2005
Tarifa premija XX i uslovi za osiguranje robe u međunarodnom transportu	12/2005
Tarifa premija XXI za osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeća	12/2005
Uslovi za osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeća	12/2005
Tarifa premija XXII i uslovi za osiguranje izvoznih poslova od komercijalnih rizika (kreditna osiguranja)	12/2005
Tarifa premija XXIII i uslovi za osiguranje vazduhoplova	12/2005
Tarifa premija XXIV i uslovi za osiguranje plovnih objekata	12/2005
Tarifa premija XXV i uslovi obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)	12/2005
Tarifa premija putničkog zdravstvenog osiguranja	11/2012
Uslovi putničkog zdravstvenog osiguranja	11/2012
Tarifa za osiguranje od odgovornosti vozara za robu preuzetu na prevoz	12/2014
Uslovi za osiguranje od odgovornosti vozara za robu preuzetu na prevoz	12/2014
Tarifa premija za osiguranje profesionalne odgovornosti ljekara	12/2010
Tarifa premija za osiguranje od profesionalne odgovornosti (geodeta, posrednici nekretninama, poreski savjetnici, revizori i računovodstveni i finansijski servisi, javni bilježnici, advokati)	12/2010
Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata	12/2010

Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti poreskih savjetnika, revizora i finasijskih i računovodstveni servisa	12/2010
Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti posrednika nekretninama	12/2010
Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti geodeta	12/2010
Posebni uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti javnih bilježnika	12/2010
Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti	12/2010
Opšti uslovi za osiguranje odgovornosti iz obavljanja djelatnosti veterinara	12/2010
Tarifa za osiguranje od odgovornosti vlasnika vozila za štete prema trećim licima	11/2015
Uslovi za osiguranje od odgovornosti vlasnika vozila za štete prema trećim licima	11/2015
Tarifa i uslovi za mini kasko	07/2015
Tarifa za osiguranje stana i stvari u stanu	10/2014
Uslovi za osiguranje stana i stvari u stanu	10/2014
Tarifa za osiguranje kuće i stvari u kući	05/2015
Uslovi za osiguranje kuće i stvari u kući	05/2015
Posebni uslovi za osiguranje zemljotresa	10/2013
Tarifa za osiguranje mobilnih elektronskih uređaja	09/2015
Uslovi za osiguranje mobilnih elektronskih uređaja	09/2015

Brčko, mart 2016. godine

Direktor Društva

Cvijetin Sofić